

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

MOTSHEGANONG/SEETEBOSIGO 2025

MADUO: 80

NAKO: Diura di le 2

Pampiri e, e na le ditsebe di le 11.



DITAELO LE TSHEDIMOSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO e leng A, B le C.

KAROLO YA A:	Tekatlhaloganyo	(30)
KAROLO YA B:	Tshobokanyo	(10)
KAROLO YA C:	Tiriso ya puo	(40)
2. Araba dipotso TSOTLHE.
3. Simolola karolo NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
4. Thala mola morago ga KAROLO NNGWE le NNGWE.
5. Nomora dikarabo ka nepagalo go ya ka thulaganyo ya dipalo tse di dirisitsweng mo lokwalopotsong.
6. Tlogela mola mo magareng ga dikarabo tsa gago.
7. Tlhokomela mopeleto le popego ya dipolelo.
8. Nako e e tshikinngwang:

KAROLO YA A:	Metsotso e le 50
KAROLO YA B:	Metsotso e le 20
KAROLO YA C:	Metsotso e le 50
9. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang. ...



5	A batla karolo e diforomo tsa barutabana ba ba sa tswang go thapiwa di gorogelang go yona. Modisaotsile! Disakopaneng ke dithaba. 'Ao, ntsiana motho yo ke wena Morongwe?' A mo phara ka tsona tsotlhe di le tala. Mosimane a tlola majato gore tshega e tswe motsetelong. Mo motsotsong osi fela a bo a setse a bone gore diforomo tsa ga Morongwe ga di ise di goroge mo ofising ya gagwe.	40
6	'Ga ke ye go baakanya dituelo tsa gago fela. Ke ya go go dira mogokgo ntswa o le morutabana. Ke ya go dira gore madi a gago fa a tla, a bo a feteleditswe go feta a a go tshwanetseng gararo. O tla amogela mogolo wa kgwedi o o lekanang le wa mogokgo go fitlhela bofelong jwa ngwaga. O se ke wa tshoga fa o a amogela. Le fa motlhatlhobi a ka kwala gore ntsha e, e baakanngwe, ke tla tlogela go ntse jalo go fitlhela ngwaga o fela.'	45 50

[Motswedi: *Mmualebe*, RM Malope]

- 1.1.1 Tlhopha karabo e e maleba ka go kwala tlhaka e e nepagetseng A, B, C kgotsa D.

Morongwe o ne a ruta kwa ...

- A Baitseanape.
- B Yunibesithi.
- C Tlhabologo.
- D Tokologo.

(1)

- 1.1.2 Morongwe o ntse dikgwedi di le kae a sa duelwe pele a ikisa kwa diofising tsa puso?

(1)

- 1.1.3 Naya dikgato di le PEDI tse Morongwe a di tsereng go netefatsa gore o bona moputso wa gagwe.

(2)

- 1.1.4 Dikwalo tsa dithuto tsa ga Morongwe ke dife?

(2)

- 1.1.5 Go ya ka temana, mogokgo wa sekolo se Morongwe a neng a ruta kwa go sona o ne a ntse jang?

(2)

- 1.1.6 Goreng Morongwe a ne a utlwile botlhoko fa a le kwa kantorong ya motlhatlhobi?

(2)

- 1.1.7 Tlhalosa bokao ba tlhagiso e e reng, 'baya pelo'.

(2)

- 1.1.8 Neela dilo di le PEDI tse Morongwe a di rutilweng fa a ne a katisetswa go nna morutabana.

(2)

- 1.1.9 Ke dilo dife tse Modisaotsile a tshepisiseng go di direla Morongwe? Neela di le PEDI.

(2)



- 1.1.10 Fa o lebile, kgato e Modisaotsile a ikaelelang go e tsaya e ka mo tlisetša ditlamorago dife? (2)
- 1.1.11 Lebakalegolo le le dirileng gore Morongwe a se ka a bona madi a gagwe a tuelo ka nako ke lefe? (2)
- 1.1.12 Ditshwanelo tsa badiri tsa ga Morongwe di ne di gatakiwa ka maoto. A se ke ntlha kgotsa kakanyo? (2)
- 1.1.13 Go ya ka wena, goreng go le botlhokwa gore motho a duelwe kgwedi e nngwe le e nngwe fa a dira? (2)

1.2 Sekaseka setshwantsho se se latelang, mme morago o arabe dipotso.

TEMANA B



[Se nopotswe go tswa go: www.google.education]

- 1.2.1 Batho ba ba mo setshwantshong se se fa godimo ba kwa kae? Tshegetsa ka lebaka. (2)
- 1.2.2 Goreng baithuti ba emisitse matsogo? (2)
- 1.2.3 Tlhalosa ka fa morutabana a ikutlwang ka teng. (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30



KAROLO YA B: TSHOBOKANYO

POTSO 2

Buisa temana e e latelang (TEMANA C), mme morago o kwale tshobokanyo ya yona ka go ntsha dintlha DI LE SUPA ka maano a o ka a dirisang go efoga/fokotsa tshenyo ya dijo.

DITAELO

1. Kwala dipolelo tse di nang le dintlha di le SUPA, mme mafoko a gago a se ka a feta masomeasupa (70).
2. Dinomoro tsa dipolelo di kwalwe go simolola ka 1–7.
3. Kwala ntlha e le NNGWE mo polelong.
4. Kwala ka mafoko a gago mo go kgonegang, mme o sa fetole bokao jwa temana.
5. Kwala palogotlhe ya mafoko a o a dirisitseng kwa bokhutlong jwa tshobokanyo.

TEMANA C

TSHENYO YA DIJO

Tshenyo ya dijo ke bothata jo bo re aparetseng rotlhe. Go lekanyeditswe gore nngwetharong (1/3) ya dijo ga e ke e jewa, mme e felela kwa thotobolong kgotsa mo thining ya matlakala. Nngwe ya ditsela tse di ka fokotsang tshenyo ya dijo ke go baakanyetsa lenaneo la dijo kwa pele. Pele o ya kwa mmarakeng wa dijo, tlhola dijo tse di leng teng mo setsidifatsing le mo khabotong. Fa o sena go tlhola tse o nang le tsona, dira lenaneo la tse o di tlhokang go tla go di apaya. Dira bonnete ba gore o reka fela dijo tse o di tlhokang. Maungo le merogo e e senyegileng go le gonnye e santse e na le tatso. O se ka wa e latlha, e dirise go dira dino le go apaya dijo. Le fa go reka dijo ka bontsi go boloka madi, ga go mosola gore bontsi jwa dijo bo latlhiwe.

Netefatsa gore bontsi ba dijo tse o di rekileng di ka dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng. O ka efoga tshenyo ya dijo ka go dirisa dijo tse di mo setsidifatsing go ya ka matlha a tshenyego. Fa o sa kgone go ja dijo tsotlhe tsenya tse di setseng mo segatsetsing gore o di dirise mo nakong e e tlang. Kwa ntle ga go di boloka go tila tshenyego, batho bangwe ba dumela gore dijo tse di setseng di nna monate thata. O ka boeletsa dijo tse di setseng go dira dijo tse dingwe tse di farologaneng.

[E fetoletswe go tswa go: *Clockwork Media*, 2022]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10



KAROLO YA C: TIRISO YA PUO

POTSO 3

Sekaseka phasalatso e e latelang, mme morago o arabe dipotso.

TEMANA D



12–20 DIPHALANE

BEKE YA
MARAPO LE DITOKOLOLO TSA MMELE

Marapo a rona le ditokololo tsa mmele di re thusa go kgona go tsamaya, go dira, le go ja monate o o tletseng mo botshelong.

- Nna o le matlhagatlhaga
- Ja dijo tse di itekanetseng
- Dira gore o se ka wa wela fa fatshe
- Emisa o bo o kuke dilo ka pabalesego

Fa e le gore o itemogela ditlhabi mo ditokololong tsa mmele, bothata ba go tsamaya, kgotsa o belaela gore o na le bolwetse ba marapo, eya go ba lefapha la pholo.

 **health**
Department of Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

 **NDP**

NATIONAL HEALTH HOTLINE
0800 029 999

www.sacoronavirus.co.za
www.findmylab.co.za

[Se nopotswe go tswa go: www.google.health department]

3.1 Tlhopha karabo e e maleba ka go kwala tlhaka e e nepagetseng A, B, C kgotsa D.

NDP ke khutshwafatso e e emetseng ...

- A National Democratic Programme.
- B National Development Programme.
- C National Development Process.
- D National Distribution Programme.

SA EXAM PAPERS

(1)



- 3.2 Phasalatso e, e bua ka ga eng? (1)
- 3.3 Neela dilo di le PEDI tse di dirisitsweng go gogela babuisi. (2)
- 3.4 Goreng phasalatso e, e na le dinomoro tsa mogala tsa Hotline? (2)
- 3.5 Neela lelatodi la lefoko **monate**, mme morago o le dirise mo polelong e o itlhametseng yona. (2)
- 3.6 Fa o lebile, o ka re mosola wa papatso e ke ofe? (2)
- [10]**

POTSO 4

Sekaseka khathunu e e latelang, mme morago o arabe dipotso.

TEMANA E



[Se nopotswe go tswa mo go: www.google.funny cartoons]

- 4.1 Tlhopha karabo e e maleba ka go kwala tlhaka e e nepagetseng A, B, C kgotsa D.

Jaanong ke letlhalosi la ...

- A palo. (1)
- B felo.
- C nako.
- D mkgwa.

- 4.2 O bona ka eng gore motho wa 1 o gakgametse? (2)



- 4.3 Goreng diborele tsa motho wa 1 le 2 di sa tshwane le tsa motho wa 3? (2)
- 4.4 Neela ntlha e e sa dumelesegeng tebang le phologolo e e mo khathunung. (2)
- 4.5 Dirisa letlhophileakaretsi **botlhe** mo polelong e o e itlhametseng yona. (1)
- 4.6 Fa o lebile, o ka re thobane e motho wa 1 a e tshotseng e mo thusa ka eng? (2)
- [10]**

POTSO 5

- 5.1 Buisa temana e e latelang, mme morago o arabe dipotso.

TEMANA F

Botshelo ga bo batle motho yo o bodipa. Bo ka go teribola fa o le maroko, wa iphitlhela o direla bankane ba gago boemong jwa gore o ka bo o bo jetse marapo a tlhogo wa kgona go ikemela ka nosi. Go diragetse jalo ka Nkgopoleng, mosimane yo moleele yo o neng a nagana ka leoto boemong jwa tlhogo. A sa tseye dikgakololo tsia. Batsadi ba lekile go mo gakolola le go mo kgalemela gore a itsalanye le dibuka tsa gagwe, a kgaogane le makgarebe. Owaii, thuntsebe! A ba ikgantshetsa. Ke gopola a raya rraagwe a re ena o ja bošwa jwa gagwe, nako e a mo letla. Bathong! 5

O ne a tle a bolelele ditsala tsa gagwe gore mo makgarebeng ga a na thaka, o ratana le a le mane ka nako e le nngwe mme ga go ope wa bona yo o itseng fa a ba patagantse. Matlhalenyana a gagwe ga a ka a mo isa gope. Ka letsatsi lengwe ke fa ba kwa gaabo lthuteng ba tlile go bega molato wa go ima ga gagwe. Go utlwa dikgang tse, a elets a kete lefatshe le ka fetoga a tsena. O na le dingwaga di le tharo a dira mophato wa bolesome. O ile go tshabela rraagwe kae? 10 15

O ne a leka go potela le rraagwe mo sephiring go mo kopa go mo thusa go tlamela ngwana. Mang? Rraagwe a dika a padile. Ruri ngwana yo o sa reetseng batsadi o ipakela mathata mo botshelong!

[Motswedi: Boitlhamedi]

- 5.1.1 Tlhophisa karabo e e maleba ka go kwala tlhaka e e nepagetseng A, B, C kgotsa D.

Lefoko le le nepagetseng la go teribola ke go ...

- A tsietsa.
 B tlhalefisa.
 C tshegisa.
 D tlhokofatsa.

(1)



- 5.1.2 Go tswa mo temaneng ya 1 nopola dipolelwana tse di maleba le ditlhaloso tse di latelang:
- (a) O bo naganetse. (1)
- (b) A sa akanye. (1)
- 5.1.3 Gokelela mogatlana '-isa' mo lediring 'rata' go bopa ledirisi mme morago o le dirise mo polelong. (2)
- 5.1.4 Dirisa lelatlhelwa **bathong!** mo polelong e o e itlhametseng. (2)
- 5.1.5 Fetolela polelo e e latelang go nna pakajaanong:
- Batsadi ba lekile go mo gakolola le go mo kgalemela. (2)
- 5.1.6 Bopa leetsi go tswa mo lediring 'potela' mme morago o le dirise mo polelong e o e itlhametseng. (2)
- 5.1.7 Bontsha gore mogatlana o o ntshofaditsweng mo polelong e e latelang o senola bokao bofe.
- Matlhalenyana a gagwe ga a ka a mo isa gope. (1)
- 5.1.8 Kwala leemedi mo boemong ba lefoko le le thaletsweng mo polelong e e latelang.
- Botshelo ga bo batle motho yo o bodipa. (1)
- 5.1.9 Bolela gore lebotsi **mang** le dirisiwa fa go batlwa go itsewe eng? (1)



5.2 Buisa temana e e latelang, mme morago o arabe dipotso.

TEMANA G



'Mosadi yoo ga se rraago. Rre Motswaledi a araba a sumela tlase ka bogale, e bile a phamola Masego ka molala wa hempe ya sekolo. Ke nna ke go tlamelang le go go kaela tsela ya botshelo, mme fa nka go bona o kwala dikanelonyana tseo gape, ke ya go go tlogedisa sekolo. O monna o lekanetse go dira.' Le gale Masego ga a ka a emisa. O ne a rata go anela dikanelo, mme mme Motshabi o ne a nepile fa a re o na le neo, ke ka fao gajaana a neng a le mo boapelong a kwala, a ntse a reeditse go balela tlase ga sesupanako. Jaaka gale, o ne a eta a tsenya tsala ya gagwe, Mmadikotsi, jaaka mongwe wa baanelwa ba dikanelo tsa gagwe. Tota Mmadikotsi o ne a tlhagelela mo dikanelong tsa gagwe tsotlhe, mme jaaka gale, Masego o ne a kwala dikanelo tse, ka Setswana.

[E nopotswe go tswa go: *Mmadikotsi le masogwana a Soweto*, M Thubisi]

- 5.2.1 Dirisa 'eta' mo polelong go supa bokao jo bo farologaneng le jo bo mo temaneng. (2)
- 5.2.2 Lesupi 'tseo' ke la maemo a bobedi. Neela la maemo a boraro mme morago o le dirise mo polelong e o itlhametseng yona jaaka sedirwa. (3)
- 5.2.3 Thalela lediri mo polelong e e fa tlase.
- Masego o ne a kwala dikanelo tse, ka Setswana. (1)
- [20]**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 40
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 80

